

Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), March 2016.

PARAMETER	Flow	Temperature	Specific Conductance	Total Suspended Solids	Boron	Selenium (total)	Selenium (total) Load
DATA							
SOURCE	SLDMWA ♦	SLDMWA	SLDMWA	SLDMWA/USBR	USBR	USBR	Calculated
UNITS	cfs	°C	µS/cm	mg/L	mg/L	µg/L	lbs
Mar-01-2016	6	16.4	6,350		8.9	25.9	0.8
Mar-02-2016	6	16.4	6,080		8.1	23.8	0.7
Mar-03-2016	6	16.9	6,050		7.2	21.4	0.7
Mar-04-2016	6	16.7	5,250		6.7	18.6	0.6
Mar-05-2016	8	16.1	4,580		5.8	14.7	0.6
Mar-06-2016	62	14.1	3,210		4.3	7.9	2.6
Mar-07-2016	99	37.3	5,590	315	9.5	14.2	7.6
Mar-08-2016	85	29.5	5,640		9.5	21.7	10.0
Mar-09-2016	79	26.0	5,740		10.2	24.3	10.3
Mar-10-2016	56	13.6	5,590		10.0	21.0	6.4
Mar-11-2016	50	10.2	5,410		9.4	23.5	6.4
Mar-12-2016	42	5.7	5,500		9.1	27.8	6.3
Mar-13-2016	41	5.0	5,800		9.9	28.6	6.3
Mar-14-2016	35	14.2	6,020	28	10.3	24.9	4.7
Mar-15-2016	78	12.4	6,210		10.8	21.8	9.2
Mar-16-2016	65	14.0	6,050		10.4	17.4	6.1
Mar-17-2016	33	16.9	5,000		9.4	20.5	3.6
Mar-18-2016	18	18.1	5,270		9.5	22.1	2.1
Mar-19-2016	14	18.3	5,330		9.3	22.6	1.7
Mar-20-2016	10	18.4	5,240		8.8	21.8	1.1
Mar-21-2016	7	15.6	5,110	ND	8.8	21.5	0.8
Mar-22-2016	6	13.2	5,070		8.8	21.7	0.7
Mar-23-2016	6	13.1	5,120		8.7	21.5	0.7
Mar-24-2016	6	15.5	5,150		8.9	21.6	0.7
Mar-25-2016	6	15.8	5,190		8.7	21.3	0.6
Mar-26-2016	5	16.4	5,210		8.7	20.8	0.6
Mar-27-2016	5	17.5	5,210		8.9	20.6	0.6
Mar-28-2016	5	12.6	5,210	ND	8.8	19.8	0.5
Mar-29-2016	5	12.1	5,240		8.8	19.3	0.5
Mar-30-2016	5	14.5	5,280		8.8	18.5	0.5
Mar-31-2016	5	16.0	5,290		8.6	17.4	0.4
Mean	28	16.1	5,390	172	8.8	20.9	3.0
						Total (lbs)	95
Load Limitation for March 2016 (lbs)							103